



Dinotshe





Nangamso Ka NomaHlubi-Koza





Botshelo jwa dinotshe bo simolola e le mae. Mae a a thuthuga, a fetoge go nna dibokwana mme kwa bofelong e nne dinotshi.





Dinotshi ke ditshenekegi tse di mathagathaga. Di na le mmala o o serolwananyana le mapanta a a borokwa.


Mebele ya dinotshi e arogantswe gararo; tlhogo, sehuba le mpa.

Di na le matlho a matlhano. A mabedi a ona a magolo. Di na le maoto a le marataro.

Maoto a, a dira ditiro di le dintsi jaaka go phepafatsa dinakana tsa tsona, go ngaparela dilwana le go bona matute.



Go na le mefuta e le mentsi ya dinotshi.
Tse di tlwaelegileng thata ke tsa mamepe.
Dinotshi tsa mamepe, ke tsona fela
ditshenekegi tse di direlang batho dijo.
Di dula ka dithopha (dikolone) tse di
akaretsang le Kgosigadi.





Dinotshi di rata go nna gaufi le dijalo le ditseshe. Mafelo a, a akaretsa ditshingwana, mafulo a matala le dikgwa. Di rata go dula mo go nang le malomo a mantsi.



Kgosigadi ya tsona e beela mae a mantsi.
Ka jalo, e oketsa palo ya dinotshe. Dinotshe
di na le mathagathaga go dira mamepe.
Dinotshi tse di dirang di phepafatsa lefelo la
dinotshi, go kokoanya mmudula le tswina. Di
dira jalo go fepa setlhopha (kolone).





Dinotshi tsa mamepe di buisana ka go bina.
Fa di bona malomo a mantsi, di laletsa
dinotshi tse dingwe ka go bina. Se, ke ka
ntlha ya gore malomo ke motswedi wa tswina
ya tsona.



Dinotshi di na mosola thata mo go bolokeng tikologo ka go thusa dijalo go gola. Fa dinotshi di ntse di ja tswina, di kokoanya mmudula go o isa gae. Dinotshi di rwala mmudula ka maoto le mmele wa tsona go tloga mo lelomong le lengwe go ya go le lengwe.

Mo tseleng mmudula o a wa. Se se dira gore malomo a mele mo mafelong a mantsi.







Fa di fitlha gae, di dirisa mmudula le tswina e di e rweleng mo mpeng go dira mamepe. Dinotshe ke tsona fela ditshenekegi tse ditse di direlang batho dijo. Mamepe a na le tswina e bile a monate thata. Ka dinako dingwe a dirisiwa jaaka sukiri. A dirisiwa gape go fapha dintho ka go di tshasa ka ona.



Fa re bona dinotshi di fofa, re gakologelwe
gore di re direla mamepe le go jala malomo.

